

# ATESTACION DE DESPLAÇAMENT DEROGATÒRI ENTRE 19 ORAS E 6 ORAS

## ATTESTATION DE DÉPLACEMENT DÉROGATOIRE ENTRE 19 HEURES ET 6 HEURES

En aplicacion de l'article 4 del decret n°2020-1310 del 29 d'octobre de 2020 prescrivent las mesuras generalas necessàrias per far fàcia a l'epidemia de Covid19 dins l'encastre de l'estat d'urgéncia sanitària

*En application de l'article 4 du décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire*

Ieu sossignat(-ada), Je soussigné(e),

Na/En : Mme/M. :

Nascut(uda) lo : Né(e) le :

a : à :

Demorant : Demeurant :

certifiqui que mon desplaçament es ligat al motiu seguent (marcar la casa) autorizat pel decret n°2020-1310 del 29 d'octobre de 2020 prescrivent las mesuras generalas necessàrias per afrontar l'epidemia de Covid19 dins l'encastre de l'estat d'urgéncia sanitària<sup>1</sup> :

*certifie que mon déplacement est lié au motif suivant (cocher la case) autorisé par le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire<sup>2</sup> :*

- |  |  |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Desplaçaments entre lo domicili e lo luòc d'exercici de l'activitat professionala o un establiment d'ensenhament o de formacion ; desplaçaments professionals que se pòdon pas diferir. | <i>Déplacements entre le domicile et le lieu d'exercice de l'activité professionnelle ou un établissement d'enseignement ou de formation ; déplacements professionnels ne pouvant être différés.</i> |
| <input type="checkbox"/> Desplaçaments per de consultas e suènhs que se pòdon pas assegurar a distància e que se pòdon pas diferir ou per la compra de potingas.   | <i>Déplacements pour des consultations et soins ne pouvant être assurés à distance et ne pouvant être différés ou pour l'achat de produits de santé.</i>   |
| <input type="checkbox"/> Desplaçaments per motiu familial imperiós, per l'assisténcia a las personas vulnerablas e precàrias o la garda d'enfants.   | <i>Déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance aux personnes vulnérables et précaires ou la garde d'enfants.</i>   |
| <input type="checkbox"/> Desplaçaments de las personas en situacion de handicap e lor acompanhant.   | <i>Déplacements des personnes en situation de handicap et leur accompagnant.</i>   |
| <input type="checkbox"/> Desplaçaments per respondre a una convocacion judiciària o administrativa.  | <i>Déplacements pour répondre à une convocation judiciaire ou administrative.</i>  |
| <input type="checkbox"/> Desplaçaments per participar a de missions d'interès general sus demanda de l'autoritat administrativa.   | <i>Déplacements pour participer à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative.</i>   |
| <input type="checkbox"/> Desplaçaments ligats a transits ferroviaris o aerians per de desplaçaments longas distàncias  | <i>Déplacements liés à des transits ferroviaires ou aériens pour des déplacements de longues distances.</i>  |
| <input type="checkbox"/> Despacaments corts, dins un rai maximal d'un quilomètre a l'entorn del domicili, pels besonhs dels animals de companhiá.  | <i>Déplacements brefs, dans un rayon maximal d'un kilomètre autour du domicile pour les besoins des animaux de compagnie.</i>  |

Fach a : Fait à :

Lo : Le :

a : à :

(Data e ora de debuta de sortida a mencionar obligatòriament) (Date et heure de début de sortie à mentionner obligatoirement)

Signatura : Signature :

<sup>1</sup> Las personas desirosas de beneficiar de l'una d'aquelas excepcions se devon provesir se necessari, pendent lors desplaçaments fòra de lor domicili, d'un document que lor permeta de justificar que lo desplaçament considerat dintra dins l'encastre de l'una d'aquelas excepcions.

<sup>2</sup> Les personnes souhaitant bénéficier de l'une de ces exceptions doivent se munir s'il y a lieu, lors de leurs déplacements hors de leur domicile, d'un document leur permettant de justifier que le déplacement considéré entre dans le champ de l'une de ces exceptions.